



IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
ZA 2008. GODINU

MERIDIAN A.D. BANJA LUKA

Banja Luka, marta 2009. godine

SADRŽAJ

	strana
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	3
BILANS STANJA	4
BILANS USPJEHA.....	9
BILANS TOKOVA GOTOVINE	12
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU.....	14
NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ	16

SKUPŠTINI DRUŠTVA I UPRAVNOM ODBORU
„MERIDIAN“ AD BANJA LUKA

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Obavili smo reviziju bilansa stanja preduzeća „MERIDIAN“ A.D. BANJA LUKA (u daljem tekstu: Društvo) sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine i bilansa uspjeha, izvještaja o promjenama na kapitalu i bilansa tokovima gotovine za navedenu poslovnu godinu.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finasijskog izvještavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške; izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika; računovodstvene procjene koje su primjenjive u datim okolnostima.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost, da na osnovu izvršene revizije, izrazimo mišljenje o priloženim finasijskim izvještajima. Reviziju smo, izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtjevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finasijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju prikupljanja revizijskih dokaza o iznosima i objelodanjivanjima datim u finasijskim izvještajima. Izbor postupaka zavisi od procjene revizora, uključujući procjenu rizika materijalne greške u finasijskim izvještajima, bilo da je u pitanju kriminalna radnja ili greška. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za pripremanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja Društva, kako bi se pripremile revizorske procedure koje su primjenjive u datim okolnostima, ali ne i za izražavanje mišljenja o efikasnosti internih kontrola Društva. Revizija, takođe, obuhvata ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje računovodstvenih procjena menadžmenta, kao i opštu ocjenu prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su revizijski dokazi, koje smo prikupili, dovoljni i adekvatni da obezbijede osnovu za izražavanje revizorskog mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finasijski izvještaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finasijski položaj „MERIDIAN“ A.D. Banja Luka na dan 31. decembra 2008. godine kao i rezultate njenog poslovanja, promjene na kapitalu i novčane tokove za navedenu godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Banja Luka, 26. mart 2009. godine

Ovlašćeni revizor
Marko Zelinčević

BILANS STANJA

na dan 31.12.2008. godine.

u KM

Grupa ili dio grupe računa	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos tekuće godine			Iznos preth. godine (počet. stanje)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A					
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001	0	0	0	0
01 do 05	B. STALNA IMOVINA (I+II+III+IV+V)	002	10.834.702	4.327.474	6.507.228	6.443.555
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (1 do 6)	003	522.993	56.260	466.733	459.337
	1. Osnivačka ulaganja	004	0	0	0	0
	2. Ulaganja u razvoj	005	0	0	0	0
	3. Koncesije, patenti, licence i slična prava	006	0	0	0	0
	4. Goodwill	007	0	0	0	0
	5. Ostala nematerijalna ulaganja	008	522.993	56.260	466.733	459.337
	6. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	009	0	0	0	0
02	II OSNOVNA SREDSTVA (1 do 7)	010	10.202.063	4.271.214	5.930.849	5.880.820
	1. Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi	011	0	0	0	0
	2. Građevinski objekti	012	8.373.761	3.221.573	5.152.188	5.273.140
	3. Oprema	013	1.828.302	1.049.641	778.661	607.680
	4. Alat i inventar	014	0	0	0	0
	5. Osnovno stado	015	0	0	0	0
	6. Ostala osnovna sredstva	016	0	0	0	0
	7. Avansi i osnovna sredstva u pripremi	017	0	0	0	0
03	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (1 do 8)	018	109.646	0	109.646	103.398
	1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica	019	0	0	0	0
	2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica	020	27.000	0	27.000	10.000
	3. Dugoročni krediti	021	0	0	0	0

	povezanim pravnim licima					
	4. Ostali dugoročni krediti	022	82.646	0	82.646	93.398
	5. Dugoročne hartije od vrijednosti	023	0	0	0	0
	6. Otkupljene sopstvene akcije	024	0	0	0	0
	7. Ulaganja u finansijski zakup	025	0	0	0	0
	8. Ostali dugoročni plasmani	026	0	0	0	0
04	IV ULAGANJA U NEKRETNINE (1 do 5)	027	0	0	0	0
	1. Ulaganja u unapređenje zemljišta	028	0	0	0	0
	2. Ulaganja u građevinske objekte u vlasništvu	029	0	0	0	0
	3. Ulaganja u zakupljene građevinske objekte	030	0	0	0	0
	4. Ostala ulaganja u nekretnine	031	0	0	0	0
	5. Avansi i ulaganja u nekretnine u pribavljanju	032	0	0	0	0
05	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	033	0	0	0	0
	V. TEKUĆA IMOVINA (I+II+III)	034	7.044.838	1.619.926	5.424.912	2.705.233
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA OTUĐENJU I DATI AVANSI (1 do 6)	035	32.933	26.851	6.082	6.477
10	1. Materijal	036	32.933	26.851	6.082	2.977
11	2. Nedovršeni vlastiti učinci	037	0	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	038	0	0	0	0
13	4. Roba	039	0	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena za otuđenje	040	0	0	0	0
15	6. Dati avansi	041	0	0	0	3.500
20 do 23	II KRATK. POTRAŽ. I PLASMANI (1+2)	042	6.705.719	1.593.075	5.112.644	2.375.524
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (a do g)	043	6.339.168	1.593.075	4.746.093	2.375.524
	a) Kupci - povezana pravna lica	044	0	0	0	0
	b) Ostali kupci	045	6.204.783	1.593.075	4.611.708	2.318.634
21	v) Potraživanja iz specifičnih poslova	046	0	0	0	0
22	g) Druga potraživanja	047	134.385	0	134.385	56.890

23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (a do đ)	048	366.551	0	366.551	0
	a) Kratkoročni plasmani u povezana pravna lica	049	0	0	0	0
	b) Kratkoročni krediti	050	250.000	0	250.000	0
	v) Hartije od vrijednosti	051	116.551	0	116.551	0
	g) Dio ulaganja u fin. zakup koji dospijeva do jedne godine	052	0	0	0	0
	d) Otkupljene sopstvene akcije	053	0	0	0	0
	đ) Ostali kratkoročni finansijski plasmani	054	0	0	0	0
24	III GOTOVINA I EKVIVALENTI (1+2)	055	306.186	0	306.186	323.232
	1. Gotovinski ekvivalenti	056	0	0	0	0
	2. Gotovina	057	306.186	0	306.186	323.232
28	G. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	058	3.796	0	3.796	1.543
	D. POSLOVNA IMOVINA (A+B+V+G)	059	17.883.335	5.947.400	11.935.936	9.150.331
	Đ. GUBITAK IZNAD KAPITALA	060	0	0	0	0
	E. POSLOVNA AKTIVA (D+Đ)	061	17.883.335	5.947.400	11.935.936	9.150.331
80	Ž. VANBILANSNA AKTIVA	062	0	0	0	0

BILANS STANJA (nastavak)
na dan 31.12.2008. godine

u KM

Grupa ili dio grupe računa	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos prethodne godine
1	2	3	4	5
	P A S I V A			
	A. KAPITAL (I do VI - VII)	101	8.766.725	7.250.966
30	I OSNOVNI KAPITAL (1 do 7)	102	6.274.062	5.274.062
	1. Akcijski kapital - obične akcije	103	6.274.062	5.274.062
	2. Akcijski kapital - prioritetne akcije	104	0	0
	3. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	105	0	0
	4. Ulozi	106	0	0
	5. Državni kapital	107	0	0
	6. Zadružni udjeli	108	0	0
	7. Ostali kapital	109	0	0
31	II EMISIONA PREMIJA	110	23.582	0
31	III REVALORIZACIONE REZERVE	111	0	0
31	IV REZERVE IZ DOBITKA (1 + 2)	112	1.057.388	1.022.265
	1. Zakonske rezerve	113	252.014	216.891
	2. Statutarne rezerve	114	805.374	805.374
31	V DRUGE REZERVE	115	0	0
32	VI NERASPOREĐENI DOBITAK (1 + 2)	116	1.411.693	954.639
	1. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	117	824.516	252.183
	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	118	587.177	702.456
33	VII GUBITAK DO VISINE KAPITALA (1 + 2)	119	0	0
	1. Gubitak iz ranijih godina	120	0	0
	2. Gubitak tekuće godine	121	0	0
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (I do V)	122	0	0
	I Za troškove u garantnom roku	123	0	0
	II Za obnavljanje prirodnih bogatstava	124	0	0
	III Za troškove restrukturiranja	125	0	0
	IV Za primanja zaposlenih	126	0	0
	V Ostala dugoročna rezervisanja	127	0	0
41 do 47	V. OBAVEZE (I do III)	128	3.160.664	1.883.658
41	I DUGOROČNE OBAVEZE (1 do 7)	129	260.918	259.026
	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	130	0	0
	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	131	0	0
	3. Obaveze po dugoročnim hartijama od vrijednosti	132	0	0
	4. Dugoročni krediti	133	116.773	0

	5. Obaveze po osnovu finansijskog zakupa	134	144.145	241.065
	6. Obaveze po osnovu ulaganja u nekretnine	135	0	0
	7. Ostale dugoročne obaveze	136	0	17.961
41	II ODGOĐENE PORESKE OBAVEZE	137	0	0
42 do 47	III KRATKOROČNE OBAVEZE (1 do 12)	138	2.899.746	1.624.632
	1. Kratkoročni krediti od povezanih pravnih lica	139	0	0
	2. Ostali kratkoročni krediti	140	1.184.377	81.912
	3. Dio dugoročnih obaveza koji dospijeva do jedne godine	141	98.036	164.654
	4. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	142	0	0
	5. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	143	61.452	63.502
	6. Dobavljači - povezana pravna lica	144	0	0
	7. Ostali dobavljači	145	839.205	529.922
	8. Ostale obaveze iz poslovanja	146	464.261	501.698
	9. Obaveze iz specifičnih poslova	147	0	0
	10. Obaveze za zarade i naknade zarada	148	108.774	86.265
	11. Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	149	120.842	173.003
	12. Druge obaveze	150	22.799	23.676
48	G. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	151	8.547	15.707
49	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA (I do V)	152	0	0
	I Za troškove u garantnom roku	153	0	0
	II Za troškove restrukturiranja	154	0	0
	III Za primanja zaposlenih	155	0	0
	IV Dio dugoročnih rezervisanja koja će biti iskorišćena u periodu od godinu dana	156	0	0
	V Ostala kratkoročna rezervisanja	157	0	0
	Đ. POSLOVNA PASIVA (A do D)	158	11.935.936	9.150.331
81	E. VANBILANSNA PASIVA	159	0	0

BILANS USPJEHA
u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine

u KM

Grupa ili dio grupe računa	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA I PRIHODI IZ REDOVNE DJELATNOSTI (1 do 6 - 7)	201	6.365.824	5.186.003
60	1. Prihodi od prodaje robe (a do v)	202	4.182	487
	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203	0	0
	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	4.182	487
	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205	0	0
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (a do v)	206	6.201.843	5.049.468
	a) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim pravnim licima	207	0	0
	b) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	208	5.239.050	3.641.699
	v) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na ino tržištu	209	962.793	1.407.769
62	3. Efekti promjena vrijednosti biološke imovine i aktiviranja učinaka	210	0	0
64	4. Prihodi od premija, subvencija, dotacija i drugi slični prihodi	211	3.500	0
65	5. Drugi poslovni prihodi	212	156.299	136.048
63	6. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	213	0	0
63	7. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	214	0	0
	II RASHODI REDOVNE DJELATNOSTI (1 do 11)	215	5.658.406	4.243.165
50	1. Nabavna vrijednost prodane robe	216	4.182	487
	2. Troškovi materijala za izradu	217	0	0
	3. Troškovi ostalog materijala	218	85.731	70.771
	4. Troškovi goriva i energije	219	284.606	198.475
52	5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (a do b)	220	2.314.369	1.514.649
	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	221	1.802.771	1.394.278
	b) Ostali lični rashodi	222	511.598	120.372
53	6. Troškovi proizvodnih usluga	223	1.455.598	949.682
54	7. Troškovi amortizacije	224	536.238	477.955
54	8. Troškovi rezervisanja za materijalne troškove	225	0	0

55	9. Nematerijalni troškovi (osim poreza i doprinosa)	226	960.529	1.017.053
55	10. Troškovi poreza	227	11.815	12.272
55	11. Troškovi doprinosa	228	5.338	1.821
67	III OSTALI PRIHODI (1 do 9)	229	296.030	148.233
	1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	230	34.000	13.379
	2. Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti	231	0	0
	3. Dobici od prodaje materijala	232	0	0
	4. Dobici po osnovu ulaganja u nekretnine	233	0	0
	5. Viškovi	234	0	0
	6. Prihodi od smanjenja obaveza	235	0	61.092
	7. Dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih otuđenju	236	0	0
	8. Naplaćena otpisana potraživanja	237	223.124	0
	9. Nepomenuti ostali prihodi	238	38.906	73.763
57	IV OSTALI RASHODI (1 do 9)	239	631.818	695.657
	1. Gubici na osnovu rashodovanja i otpisa osn. sr. i nemater. ulaganja	240	4.084	4.937
	2. Gubici na osnovu prodaje osn. sredstava i nematerijalnih ulaganja	241	2.805	26.139
	3. Gubici na osnovu prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrijednosti	242	0	0
	4. Gubici od prodaje materijala	243	0	0
	5. Manjkovi	244	0	0
	6. Otpisi obrtnih sredstava	245	320.028	381.923
	7. Gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih utuđenju	246	0	0
	8. Gubici po osnovu ulaganja u nekretnine	247	0	0
	9. Nepomenuti ostali rashodi	248	304.901	282.657
	V DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (I+III-II-IV)	249	371.630	395.414
	VI GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (II+IV-I-III)	250	0	0
66	B. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI (1 do 5)	251	396.952	486.175
	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	252	0	0
	2. Prihodi od kamata	253	91.535	151.357
	3. Pozitivne kursne razlike	254	0	0
	4. Dobici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine	255	0	0
	5. Ostali finansijski prihodi	256	305.417	334.817
56	II FINANSIJSKI RASHODI (1 do 6)	257	86.856	68.516

	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima	258	0	0
	2. Rashodi kamata	259	82.890	68.088
	3. Negativne kursne razlike	260	3.966	97
	4. Otpisi dugoročnih finansijskih plasmana	261	0	0
	5. Gubici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine	262	0	0
	6. Ostali finansijski rashodi	263	0	331
	III DOBITAK FINANSIRANJA (I-II)	264	310.096	417.659
	IV GUBITAK FINANSIRANJA (II-I)	265	0	0
	V. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (1+2)	266	0	0
68	1. Prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih ulaganja	267	0	0
68	2. Prihodi po osnovu poništavanja imparitetnih gubitaka	268	0	0
	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE (1+2)	269	0	0
58	1. Rashodi po osnovu revalorizacije mater. i nematerijalnih sredstava	270	0	0
58	2. Rashodi po osnovu priznavanja imparitetnih gubitaka	271	0	0
	III DOBITAK OD USKLAĐIVANJA (I-II)	272	0	0
	IV GUBITAK OD USKLAĐIVANJA (II-I)	273	0	0
	G. BRUTO REZULTAT I BRUTO DOBITAK (249+264+272-250-265-273)	274	681.726	813.073
	II BRUTO GUBITAK (250+265+273-249-264-272)	275	0	0
	D. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT I RASHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA	276	94.549	110.617
	II PRIHODI TEKUĆIH I ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA	277	0	0
	Đ. NETO REZULTAT I NETO DOBITAK (274-276+277)	278	587.177	702.456
	II NETO GUBITAK (275-277+276)	279	0	0
	III NETO GUBITAK (274-276+277)	280	0	0
	E. UKUPNI PRIHODI (201+229+251+266)	281	7.058.806	5.820.411
	Ž. UKUPNI RASHODI (215+239+257+269)	282	6.377.080	5.007.338
	Prosječan broj zaposlenih u periodu na osnovu sati rada	283	123	108
	Prosječan broj zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju mjeseca	284	123	108

BILANS TOKOVA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine

u KM

POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	301	74.070.756	54.115.572
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)			
1. Prilivi od kupaca	302	71.574.092	53.802.734
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	303	8.594	0
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	304	2.488.070	312.838
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	74.993.821	53.259.027
1. Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima	306	3.716.147	2.567.459
2. Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenih	307	2.346.756	1.757.395
3. Odlivi po osnovu kamata	308	82.890	68.185
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	309	165.285	12.092
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	310	68.682.743	48.853.896
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	0	856.545
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312	923.065	0
B: TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	313	91.534	12.791
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 7)			
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	314	0	12.791
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela u kapitalu	315	0	0
3. Prilivi od prodaje dijelova preduzeća	316	0	0
4. Prilivi od prodaje nemater. ulaganja i osnovnih sredstava	317	0	0
5. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	318	0	0
6. Prilivi od kamata	319	91.534	0
7. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	320	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	321	595.532	292.958
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	322	0	0
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	323	0	0
3. Odlivi po osnovu kupovine dijelova preduzeća	324	0	0
4. Odlivi po osnovu nabavke nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava	325	595.532	292.958

5. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	326	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	327	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	328	503.998	280.167
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	329	12.465.920	2.262.760
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	330	1.023.582	0
2. Prilivi po osnovu dugoročnih finansijskih obaveza	331	177.759	242.200
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza	332	11.264.579	2.020.560
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	333	11.055.746	2.552.820
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	334	0	0
2. Odlivi po osnovu dugoročnih finansijskih obaveza	335	223.604	242.172
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza	336	10.737.142	2.238.648
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	337	0	0
5. Odlivi za dividende i učešća u dobitku	338	95.000	72.000
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	339	1.410.174	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	340	0	290.060
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (AI + BI + VI)	341	86.628.210	56.391.123
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (AII + BII + VII)	342	86.645.099	56.104.805
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (G - D)	343	0	286.318
E. NETO ODLIV GOTOVINE (D - G)	344	16.889	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	345	323.233	36.915
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	346	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	347	158	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA (G-D+Ž+Z-I)	348	306.186	323.233

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01. do 31.12.2008. godine

VRSTE PROMJENE NA KAPITALU	DIO KOJI PRIPADA VLASNICIMA KAPITALA (MATIČNOG) PREDUZEĆA							Manjinski interes	UKUPNI KAPITAL
	Oznaka za AOP	Akcijski kapital i drugi oblici osnovnog kapitala	Revalorizacione rezerve	Prenesene rezerve (kursne razlike)	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve)	Akumulisani neraspoređeni dobitak/ nepokriveni gubitak	UKUPNO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Stanje na dan 31.12.2006. godine	901	5.274.062	0	0	1.004.565	341.883	6.620.510	0	6.620.510
2. Efekti promjena u računov. politikama	902	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Efekti ispravke grešaka	903	0	0	0	0	0	0	0	0
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2006. odnosno 1.1.2007. godine (901+902+903)	904	5.274.062	0	0	1.004.565	341.883	6.620.510	0	6.620.510
4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Efekti revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana	906	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kursne razlike nastale prevodjenjem transakcija u stranoj valuti	907	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ostali neto dobitci / gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha	908	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	909	0	0	0	0	702.456	702.456	0	702.456
9. Objavljene dividende i drugi vidovi	910	0	0	0	17.700	(89.700)	(72.000)	0	(72.000)

u KM

NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ

1. PRAVNI I DRUGI OSNOVI

1.1. U skladu sa članom 2. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, Društvo ima javnu odgovornost, te je obavezno da izvrši reviziju finansijskih izvještaja.

1.2. Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih izvještaja su:

1. Anđelko Šobot , direktor,
2. Dušanka Jorgić, finansijski direktor.

1.3. Dokumentacija revizije su finansijski izvještaji Društva (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova, izvještaj o promjenama na kapitalu), bruto bilans, popisne liste, odluke organa upravljanja i rukovođenja, poslovna dokumentacija, izvještaji, zapisnici o kontroli, Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama, normativna akta, izvod iz registra, drugi dokazi i objašnjenja koja su revizoru stavljena na raspolaganje.

1.4. Dokumentaciju i podatke su nam prezentovale sljedeće osobe:

1. Dušanka Jorgić, finansijski direktor,
2. Gina Majstorović, glavni knjigovođa.

1.5. Finansijsko knjigovodstvo odvija se preko programa za obradu podataka koji je izradila firma SWS iz Banjaluke i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Knjigovodstvo se vodi u Društvu odgovorno formiranim načelima urednog knjigovodstva.

1.6. Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni dio već kao posebno radno mjesto sa jednim izvršiocem. Interna kontrola se odvija kroz kontrolu primjene uputstava i procedura, i autokontrolama prema opisu radnih mjesta.

1.7. Revizorski tim:

1. Marko Zelinčević, ovlašćeni revizor,
2. Srećko Vidović, mlađi revizor.

1.8. Računovodstvena evidencija bazirana je sljedećim računovodstvenim propisima:

- *Zakonu o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 67/05),*
- *Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja,*
- *Pravilniku o primjeni kontnog okvira za preduzeća i zadrugе, druga pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 120/06),*
- *Pravilniku o obrascima bilansa stanja i bilansa uspjeha za preduzeća i zadrugе, druga pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo, Pravilniku o obrascu i sadržini pozicija u obrascu izvještaja o promjenama u kapitalu i Pravilniku o obrascu i sadržini pozicija u obrascu bilansa tokova gotovine za preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 120/06).*

2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Preduzeće “Meridian” AD Banja Luka od 2001. godine posluje kao akcionarsko društvo, a osnovano je maja 1979. godine, u okviru tadašnjeg ŽTO “INTERŠPED” Sarajevo, kao osnovna organizacija udruženog rada “INTERŠPED” Banjaluka. Od 01.01.1990. godine, djeluje i radi samostalno. Osnovna djelatnost preduzeća “Meridian” AD Banja Luka je međunarodna špedicija, uskladištenje i usluge prevoza. Na dan bilansa, zapošljava 130 radnika u organizaciji 4 sektora i 12 poslovnih jedinica, u više opština.

Direkcija za privatizaciju državnog kapitala u Vladi Republike Srpske je 30.09.2002. godine na licitaciji prodala dio državnog kapitala i o tome izdala Obavještenje broj: 01-SP-520-SI/02, od 10.10.2002. godine.

Ugovorom sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti broj 04-113/2001, od 05.04.2002. godine, ugovoreno je vođenje knjige akcionara u ime i za račun emitenta. Ukupan broj akcija iznosi 6.274.062, a nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,00 KM.

Puni naziv preduzeća: Akcionarsko društvo za međunarodnu špediciju, trgovinu i uskladištenje „Meridian“ Banja Luka

Direktor Društva: Anđelko Šobot, direktor bez ograničenja, izuzev ako se radi o prometu nepokretnosti, kada direktor zastupa Društvo ograničeno uz pismenu saglasnost Upravnog odbora Društva.

Upravni odbor:
Nikola Vukelić, predsjednik,
Vlado Palačković, član,
Dušanka Dević, član.

Nadzorni odbor:
Vojin Peurača, predsjednik,
Nenad Janjić, član,
Nenad Tomović, član.

Sjedište društva: Ulica Veselina Masleše 21/II Banja Luka
Šifra djelatnosti: 63.400 – djelatnost drugih posrednika u saobraćaju
Matični broj: 01140540
JIB 4400964260004

Društvo je 12.11.2005. godine upisano u Jedinствени registar obveznika indirektnih poreza, kod Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

3.1. RAČUNOVODSTVENA NAČELA

Pri sačinjavanju finansijskih izvještaja, Društvo je obavezno da se pridržava sljedećih načela:

3.1.1. NAČELO STALNOSTI, iz koga proizilazi da imovinski, finansijski i prinosni položaj društva, kao i ekonomska politika zemlje i ekonomske prilike u okruženju, omogućuju poslovanje u neograničenom roku, iz čega proizilazi privremenost i povremenost izvještavanja, kao i obaveznost procjenjivanja po nabavnoj cijeni i cijeni koštanja, osim u slučajevima primjena načela impariteta.

3.1.2. NAČELO DOSLJEDNOSTI, podrazumijeva da se način procjenjivanja u dužem vremenskom razdoblju ne mijenja, a ako do promjene ipak dođe, u aneksu se iskazuje efekat promjene i obrazlože razlog promjene.

3.1.3. NAČELO REALIZACIJE, po kome se u bilansu uspjeha mogu uključiti samo realizovani (tržišno potvrđeni) dobiti.

3.1.4. NAČELO IMPARITETA, (nejednake vrijednosti), koje zahtijeva bilansiranje imovine po najnižoj, a obaveza po najvišoj vrijednosti, što ima za posljedicu odmjeravanja rashoda na više, a prihoda na niže, kao i uzimanje u obzir obezvredjenja (depresijacije) i rezervisanja, nezavisno da li je rezultat dobitak ili gubitak.

3.1.5. NAČELO UZROČNOSTI PRIHODA I RASHODA, po kome se uzimaju u obzir svi prihodi i svi rashodi datog obračunskog perioda, bez obzira na momenat naplate prihoda (fakturisana realizacija) i momenata plaćanja po osnovu rashoda.

3.1.6. NAČELO POJEDINAČNOG PROCJENJIVANJA IMOVINE I OBAVEZA, pri čemu eventualna grupna procjenjivanja radi racionalizacije proističu iz pojedinačnog procjenjivanja.

3.1.7. NAČELO IDENTITETA BILANSA, po kome bilans otvaranja poslovnih knjiga za tekuću godinu mora da bude identičan zaključnom bilansu za prethodnu godinu.

4. PROCJENJIVANJE IMOVINE

4.1. Nematerijalna imovina su određiva nemonetarna sredstva bez fizičkog sadržaja koja služe za proizvodnju, isporuku roba i usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se koriste u administrativne svrhe. Nematerijalno sredstvo se početno mjeri po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja. Računarski i drugi softver, uputstva, modeli i licence kao nematerijalna sredstva se, nakon početnog priznavanja, odmjeravaju po fer vrijednosti koja se utvrđuje na aktivnom tržištu.

Softver se amortizuje linearnom metodom u periodu od 5 godina.

4.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

U momentu nabavke, ova imovina se vrednuje po nabavnoj cijeni.

Nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja, građevinski objekti, postrojenja i oprema vrednuju se po sadašnjoj vrijednosti (nabavna vrijednost umanjena za iznos obračunate amortizacije i gubitka po osnovu obezvređenja). Investicione nekretnine, nakon početnog priznavanja, amortizuju se, te se vrednuju po sadašnjoj vrijednosti.

Sadašnja vrijednost građevinskih objekata, postrojenja, opreme i investicione imovine uvećava se za naknadne troškove po osnovu troškova adaptacije, zamjene dijelova i troškova generalnih popravki, pod uslovom da se ovi troškovi mogu izmjeriti i da oni produžavaju korisni vijek ili povećavaju učinak sredstva.

4.2. UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE

Na dan bilansa stanja, rukovodstvo »MERIDIAN«-a analizira vrijednosti nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava prikazane u finansijskim izvještajima. Ukoliko postoji indikacija da za neko nematerijalno ulaganje, odnosno osnovno sredstvo, postoji obezvređenje, nadoknadivi iznos te imovine se procjenjuje kako bi se utvrdio iznos obezvređenja. Ukoliko je nadoknadivi iznos nekog sredstva procijenjen kao niži od vrijednosti iskazane u finansijskom izvještajima, vrijednost sredstva iskazanog u finansijskim izvještajima se smanjuje do svoje nadoknadive vrijednosti.

Obezvređenje se priznaje kao trošak tekućeg perioda i evidentira u okviru ostalih poslovnih rashoda, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se obezvređenje tretira kao smanjenje revalorizacione rezerve do revalorizovanog iznosa.

Ako se kasnije poništi obezvređenje, vrijednost sredstva prikazana u finansijskim izvještajima se povećava do promijenjene procjene nadoknadivog iznosa, ali tako da povećana vrijednost prikazana u finansijskim izvještajima ne prelazi iznos koji bi bio prikazan da se u proteklom godinama nije računalo obezvređenje. Poništenje obezvređenja se računa kao prihod, ukoliko sredstvo nije prikazano u finansijskim izvještajima po revalorizovanoj vrijednosti, kada se poništenje obezvređenja tretira kao povećanje revalorizacione rezerve.

Nakon sprovođenja analiza propisanih u MRS 36, zaključeno je da u posmatranom periodu nije došlo do obezvređenja sredstava, odnosno do gubitka zbog obezvređenja sredstava.

4.3. AMORTIZACIJA

Amortizacija osnovnih sredstava se obračunava tako da se nabavna ili procijenjena vrijednost nekog sredstva, izuzev zemljišta i osnovnih sredstava u pripremi, otpisuju primjenom linearne metode tokom procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava.

Obračun amortizacije se vrši za svako sredstvo pojedinačno.

4.4. FINANSIJSKI PLASMANI I POTRAŽIVANJA

4.4.1. Finansijski instrumenti

Finansijska sredstva i obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Društva, od momenta kada je utvrđeno ugovornim odredbama vezano za instrument .

Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Društvo izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim instrumentima, što se dešava kada su prava korišćenja instrumenata realizovana, istekla, napuštena ili ustupljena. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja predviđena ugovorom ukinuta ili istekla.

Finansijski plasmani sastoje se od pozajmica odobrenih zaposlenima, uloženi sredstava u akciji i ulaganja u udruženja.

Finansijska imovina raspoloživa za prodaju (dugoročni finansijski plasmani) vrednuje se u skladu sa MRS 39 Finansijski instrumenti: Priznavanje i vrednovanje. Dobici i gubici po osnovu fer vrednovanja se priznaju direktno u okviru kapitala, izuzev gubitaka po osnovu obezvređenja i kursnih razlika, sve do trenutka otuđenja kada će kumulirani dobiti i gubici, prethodno priznati u okviru kapitala, biti priznati u bilansu uspjeha

4.4.2. Kratkoročna potraživanja procjenjuju se po nominalnoj vrijednosti, umanjenoj za indirektni otpis, po odluci rukovodstva, vjerovatno nenaplativih potraživanja, odnosno za direktni otpis ako je nenaplativost potraživanja dokumentovana.

4.4.3.

Finansijski plasmani i potraživanja u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu Centralne banke BiH, za strane valute.

4.4.4. Potraživanja od kupaca priznaju se i evidentiraju po nominalnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku nenaplaćenih potraživanja. Procjena ispravke vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja vrši se kada naplata cijelog ili dijela potraživanja više nije vjerovatna.

4.5. ZALIHE

Zalihe materijala, rezervnih dijelova, inventara sa jednokratnim otpisom i robe procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturnu vrijednost dobavljača i zavisne troškove nabavke. Obračun izlaza zaliha materijala i rezervnih dijelova, sitnog inventara i robe vrši se po prosječnoj nabavnoj cijeni.

Neto prodajna cijena je prodajna cijena na dan procjene umanjena za dažbine, troškove prodaje, kao i za troškove dovršavanja proizvoda u slučaju nedovršene proizvodnje. Neto prodajna cijena utvrđuje se ovako: vladajuća prodajna cijena na dan bilansa (troškovi perioda/prihod od prodaje).

U slučaju smanjenja upotrebne vrijednosti zaliha za iznos stvarno nastalog i dokumentovanog smanjenja vrijednosti, vrši se otpis zaliha na teret rashoda.

4.6. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Hartije od vrijednosti, koje se mogu neposredno unovčiti, i plemeniti metali smatraju se gotovinskim ekvivalentima. Hartije od vrijednosti procjenjuju se po nabavnoj vrijednosti, a plemeniti metali procjenjuju se po vrijednosti izvedenoj iz cijena plemenitih metala na svjetskom tržištu.

Hartije od vrijednosti, depoziti po viđenju i gotovina u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa.

4.7. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvataju unaprijed plaćene, odnosno fakturisane troškove i prihode tekućeg perioda koji nisu mogli biti fakturirani, a za koje su nastali troškovi u tekućem periodu.

5. PROCJENJIVANJE PASIVE

5.1. KAPITAL OBUHVATA: osnovni kapital, emisionu premiju, rezervni kapital (zakonske i statutarne rezerve), revalorizacione rezerve i neraspoređeni neto dobitak ranijih godina ili tekuće godine.

Gubitak iz ranijih godina i tekuće godine je ispravka vrijednosti kapitala.

Kapital i gubitak unose se u bilans u visini nominalne knjigovodstvene vrijednosti.

Revalorizaciona rezerva datog sredstva prenosi se na neraspoređeni dobitak kada se to sredstvo potpuno amortizuje ili proda.

5.2. OBAVEZE

Dugoročne i kratkoročne obaveze proistekle iz finansijskih i poslovnih transakcija procjenjuju se po nominalnoj vrijednosti. Obaveze u stranoj valuti procjenjuju se po srednjem kursu strane valute na dan bilansa.

Zastarjele obaveze ukidaju se u korist prihoda.

5.3. DUGOROČNA REZERVISANJA predstavljaju obaveze za pokriće troškova i rizika proisteklih iz prethodnog poslovanja, koji će se pojaviti u narednim godinama, a odnose se na:

- rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih i
- ostala rezervisanja za vjerovatne troškove.

Ova rezervisanja Društvo procjenjuje na bazi stvarno očekivanih troškova, a ukida ih u momentu nastanka troškova koji tereti rezervisanje. Neiskorištena dugoročna rezervisanja za pokriće troškova se ukidaju u korist ostalih prihoda.

5.4. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA obuhvataju:

- unaprijed obračunate troškove,
- obračunate prihode budućeg perioda,

- odložene prihode po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika,
- razgraničene troškove nabavke,
- donacije.

Donacije primljene za povećanje prihoda unose se u prihode do visine rashoda, a donacije primljene za nabavljene stvari unose se u prihode u visini troškova nastalih po osnovu utroška ili amortizacije primljenih stvari iz donacija.

6. DEVIZNI KURS VALUTA

Srednji kursevi za devize, utvrđeni na međubankarskom tržištu deviza, primijenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u Konvertibilne marke, za pojedine glavne valute su bili sljedeći:

	u KM
	<u>31. decembar 2008.</u>
EUR	1.9558
CHF	1.3071
USD	1.3873

7. PRIHODI I RASHODI

7.1. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

7.1.1. Poslovne prihode čine:

- prihodi od prodaje proizvoda i vršenja usluga,
- promjena vrijednosti biološke imovine,
- prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, donacija, prihodi iz budžeta i drugih namijenjenih izvora i drugi slični prihodi,
- prihodi od zakupnina, članarina, ukidanja rezervisanja i ostali poslovni prihodi.

7.1.2. Poslovne rashode čine: nabavna vrijednost prodane robe, troškovi materijala za izradu, troškovi ostalog materijala, troškovi goriva i energije, troškovi bruto zarada i naknada zarada, troškovi proizvodnih usluga, troškovi amortizacije i rezervisanja, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi nezavisni od rezultata. Svi rashodi se priznaju nezavisno od plaćanja.

7.2. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

7.2.1. Finansijske prihode čine: prihodi od kamata, od učešća u dobitku povezanih pravnih lica, od pozitivnih kursnih razlika, dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine i ostali finansijskih prihodi.

7.2.2. Finansijske rashode čine: rashodi po osnovu kamata, negativnih kursnih razlika, otpisi dugoročnih finansijskih plasmana, gubici po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine, rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi.

7.3. OSTALI PRIHODI I RASHODI

7.3.1. Ostale prihode čine: dobiti od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, bioloških sredstava, učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrijednosti i materijala, dobiti po osnovu ulaganja u nekretnine, viškovi, osim viškova zaliha učinaka, prihodi od smanjenja obaveza, dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava klasifikovanih kao stalna sredstva namijenjena otuđenju, naplaćena otpisana potraživanja i ostali nepomenuti prihodi.

7.3.2. Ostale rashode čine: gubici po osnovu rashodovanja, otpisa i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, bioloških sredstava, gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu, dugoročnih hartija od vrijednosti i materijala, manjkovi, osim manjkova zaliha učinaka, otpisi obrtnih sredstava, gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava klasifikovanih kao stalna sredstva namijenjena otuđenju, gubici po osnovu ulaganja u nekretnine i ostali nepomenuti rashodi.

7.4. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI STALNE IMOVINE

7.4.1. Prihode od usklađivanja vrijednosti stalne imovine čine: prihodi od revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava i prihodi po osnovu poništavanja imparitetnih gubitaka.

7.4.2. Rashode po osnovu usklađivanja vrijednosti stalne imovine čine: rashodi po osnovu revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava i rashodi po osnovu priznavanja imparitetnih gubitaka.

7.5. POREZ NA DOBITAK

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa poreskim propisima Republike Srpske. Poreski obveznik procjenjuje godišnji a prema njemu i mjesečni iznos akontacije poreza na dobitak. Konačan porez na dobitak se plaća po zvaničnoj stopi poreza na dobitak u visini od 10% od iznosa dobitka utvrđenog poreskim bilansom.

Dana 20. septembra 2006. godine usvojen je novi Zakon o porezu na dobit ("Službeni glasnik RS", broj 91/06) koji se primjenjuje od 1. januara 2007. godine. Prema novom Zakonu, oporezivi dobitak prikazan u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspjeha korigovan za stalne razlike definisane poreskim propisima Republike Srpske. Ove korekcije se odnose na isključivanje prihoda i rashoda koji se nikada ne priznaju. Novi poreski propisi Republike Srpske poznaju i privremene razlike koje se priznaju kao razgraničena potraživanja i razgraničene obaveze po osnovu poreza na dobitak.

Novousvojenim Zakonom je regulisano da se poreski gubitak, kao negativna razlika između prihoda i rashoda u postupku utvrđivanja poreske osnovice, prenosi i nadoknađuje umanjivanjem poreske osnovice u narednih pet godina.

7.6. POREZI I DOPRINOSI

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima radi finansiranja raznih komunalnih i republičkih potreba. Ovi porezi i doprinosi se evidentiraju u okviru ostalih poslovnih rashoda.

Porez na dodatu vrijednost

Zakonom o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list BiH", broj 9/05) uvedena je obaveza i regulisan je sistem plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV) na teritoriji Bosne i Hercegovine, počevši od 1. januara 2006. godine, čime je zamijenjen dosadašnji sistem oporezivanja primjenom poreza na promet proizvoda i usluga. Društvo je registrovano u registar PDV obveznika 12. novembra 2005. godine.

7.7. NAKNADE ZAPOSLENIMA

U skladu sa domaćim propisima Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju doprinose za zaposlene na teret poslodavca u iznosima obračunatim po stopama propisanim relevantnim zakonskim propisima. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.

U skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom („Službeni glasnik RS“, broj 27/06), Društvo je obavezno da zaposlenima, pri odlasku u penziju, isplati otpremnine u visini do tri mjesečne plate ostvarene od strane zaposlenog i obračunate u skladu sa kolektivnim ugovorom. Osim toga, Društvo može da isplaćuje i jubilarne nagrade u visini između jedne i dvije prosječne mjesečne plate poslodavca. Broj mjesečnih zarada za jubilarne nagrade određuje se na osnovu broja godina koje je zaposleni proveo u Društvu, i to za 10 godina provedenih u Društvu 500,00 KM i za 20 godina provedenih u Društvu 1.000,00 KM.

Prema MRS 19 „Naknade zaposlenima“, zahtijeva se obračun i ukalkulisavanje sadašnje vrijednosti akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine i jubilarne nagrade. Društvo ne vrši ovaj obračun.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

8. NEMATERIJALNA ULAGANJA

u KM

Opis	Zemljište pravo korištenja	Ostala nematerijalna ulaganja	Ukupno
Nabavna vrijednost:			
Stanje na početku godine	450.314	57.779	508.092
Stanje na kraju godine	450.314	72.678	522.992
Kumulirana ispravka vrijednosti:			
Stanje na početku godine	0	48.756	48.756
Povećanja:	0	7.504	7.504
Amortizacija	0	7.504	7.504
Stanje na kraju godine	0	56.260	56.260
Neto sadašnja vrijednost:			
31.12.2008. godine	450.314	16.418	466.732
Neto sadašnja vrijednost:			
31.12.2007. godine	450.314	9.023	459.337

Na poziciji nematerijalnih sredstava iskazana je vrijednost zemljišta (450.314 KM) koje je, Zakonom o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 24/98; 62/02; 38/03 i 109/05), Zakonom o početnom bilansu stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:24/98) i Uredbom o utvrđivanju metodologije za izradu početnog bilansa stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:28/98) klasifikovano u nematerijalna sredstva po osnovu prava korišćenja. Budući da se radi o zemljištu, bez obzira što je evidentirano u nematerijalna sredstva, ono se ne amortizuje. Takođe, u skladu sa propisima koji regulišu status zemljišta, koji su doneseni nakon privatizacije potrebno je regulisati status zemljišta iskazanog na ovoj poziciji bilansa stanja.

Na ostalim nematerijalnim ulaganjima je evidentiran program za informacioni sistem koji se amortizuje. U 2008.godini povećana je vrijednost informacionog sistema (software) u iznosu 14.900,00 KM.

9. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

u KM

Opis	Grad. objekti	Oprema	Osnovna sredstva u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost:				
Stanje na početku godine	8.332.761	1.395.687	0	9.728.447
Povećanja:	41.000	544.653	0	585.653
Nove nabavke	41.000	544.653	0	585.653

Smanjenja:	-	(112.038)	0	(112.038)
Rashod, prodaja i drugo	-	(112.038)	0	(112.038)
Stanje na kraju godine	8.373.761	1.828.302	0	10.202.063
Kumulirana ispravka vrijednosti:				
Stanje na početku godine	3.059.621	788.006	0	3.847.628
Povećanja:	161.952	366.783	0	528.735
Amortizacija	161.952	366.783	0	528.735
Smanjenja:	-	(105.147)	0	(105.146)
Kumulirana ispravka u otuđenju	-	(105.147)	0	(105.146)
Stanje na kraju godine	3.221.573	1.049.642	0	4.271.215
Neto sadašnja vrijednost:				
31.12.2008. godine	5.152.188	778.660	0	5.930.848
Neto sadašnja vrijednost:				
31.12.2007. godine	5.273.140	607.680	2.750	5.880.819

Povećanja vrijednosti osnovnih sredstava (585.653KM) u toku godine se odnosi na:

- nabavku montažnog objekta (od drveta) u iznosu 38.000,00KM i kontejnera (izrađen od metala) u iznosu 3.000,00 KM, klasifikovanih u građevinske objekte i
- nabavku teretnih i putničkih automobila, računarske opreme, namještaja i druge opreme u iznosu 544.653,00 KM.

Smanjenja na opremi su rezultat rashodovanja dotrajale opreme i prodaje teretnih vozila u iznosu 105.147,00 KM.

Uvidom u Rješenje broj: 071-0-IP-06-000-031, od 12.01.2007. godine; Rješenje broj: 071-0-IP-06-000-152, od 13.03.2007. godine i Rješenje broj: 071-0-IP-06-000-952 od 29.11.2007. godine; utvrđeno je da je Društvo založilo određene nepokretnosti radi dobijanja određenih garancija za obavljanje špediterskih usluga, u ukupnom iznosu od 10.000.000 KM.

Prema izjavi ovlaštenog lica Društva od 23.03.2009. godine, procjenom je utvrđeno da ne postoje indikacije da su nekretnine, postrojenja i oprema obezvrijeđeni na dan 31.12.2008. godine.

10. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

u KM

Opis	Ulaganje u kapital ostalih pravnih lica	Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	Dugoročni krediti u zemlji	Ukupno
BRUTO VRIJEDNOST				
vrijednost na početku godine	10.000	0	93.398	103.398
Smanjenje/povećanje	17.000	0	(10.753)	6247
vrijednost na kraju godine	27000	0	82.645	109.645
NETO VRIJEDNOST				
31.12.2008. godine	27.000	0	82.645	109.645
31.12.2007. godine	10.000	0	93.398	103.398

Na poziciji dugoročnih kredita u zemlji evidentirani su krediti dati radnicima do 2003.godine za stambenu izgradnju (sedam radnika). Krediti su odobreni na period od 10 do 25 godina, po kamatnoj stopi od 1% na godišnjem nivou. Potraživanja po ovim kreditima na 31. decembar 2008.godine iznosi 82.645,00 KM.

Ulaganje u kapital ostalih pravnih lica, odnosi se na:

- ulaganja u akcije emitenta „Veletrgovina“ a.d. Gradiška u iznosu 17.000,00KM (broj akcija 58.514, po cijeni sticanja (tržišna cijena) od 0,2905 KM, klasifikovane u finansijsku imovinu raspoloživa za prodaju (investicioni portfelj) kroz bilans stanja i
- udružena sredstva u Kompaniju Slobodna zona u iznosu 10.000 KM.

11. ZALIHE I DATI AVANSI

Opis	u KM	
	31. decembra 2008.	31. decembra 2007.
1. Materijal	32.933	16.168
5. Zalihe, bruto - ukupno	32.933	16.168
6. Ispravka vrijednosti zaliha	26.850	13.192
I Zalihe, neto	6.083	2.975
Bruto dati avansi		3.500
II Dati avansi - ukupno		3.500

Zalihe materijala (6.083,00 KM) čine zalihe kancelarijskog materijala i ostalog potrošnog materijala.

12. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI

Potraživanja kupaca na dan 31. decembra 2008. godine obuhvataju:

Opis	u KM	
	2008.	2007.
Potraživanja od kupaca	6.204.782	3.866.801
Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca	(734.720)	(595.611)
Carinske dažbine	(858.354)	(952.546)
Stanje 31. decembra	4.611.708	2.318.644

Pravna lica kojima Društvo fakturiše svoje usluge su korisnici špediterskih usluga, kao i kupci robe iz kompenzacije za naplatu potraživanja. Rukovodstvo Društva je vršilo procjenu naplativosti potraživanja i vršilo ispravku koja je evidentirana, na korektivnom računu potraživanja, 2018 - Ispravka vrijednosti.

Pregled potraživanja od kupaca preko 50.000 konvertibilnih maraka:

		u KM
Naziv kupca		2008.
AGROIMPEX	Banja Luka	653.486
AUDAX DOO	Sarajevo	393.547
BINIS	Banja Luka	263.054
DLD PETROL	Banja Luka	205.782
DAMJAN DOO	Banja Luka	122.580
FRUTELA	Banja Luka	90.629
COMPACT	Banja Luka	73.411
FRUKTONA	Banja Luka	62.569
BOSNAFARM DOO	Lukavac	61.303
BOSKA	Banja Luka	59.931
EURO –TREND HOLDING	Laktaši	58.613
DUBICOTTON DOO	Kozarska Dubica	53.112
CORDIAC	Laktaši	52.718

Ispravka vrijednosti od kupaca na početku godine iskazana je u iznosu 595.611 KM, u toku 2008. godine iskazana je ispravka vrijednosti od kupaca u iznosu od 316.160 KM.

Ostala kratkoročna potraživanja čine potraživanja :

- | | |
|--|-------------|
| - od radnika za uplaćene takse | 32.681 KM |
| - od UIO za više uplaćenu carinu | 83.808 KM |
| - za refundaciju bolovanja, naknadu štete i druga potraživanja | 17.896 KM |
| - potraživanja za primljene mjenice | 116.551 KM. |

Kratkoročni plasmani

Na poziciji kratkoročnih plasmana evidentirane su kratkoročni zajmovi dati:

- „Sincoop“ d.o.o. Laktaši (200.000 KM), po ugovoru od 06.03.2008. godine sa rokom dospijeca do 30.04.2008. godine i kamatnom stopom 0,9% mjesečno, zajam je produžavan aneksima ugovora po isteku svakog mjeseca.

13. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Opis	u KM	
	31. decembra 2008.	31. decembra 2007.
Žiro i podračuni	78.004	259.150
Blagajna	4.799	4.039
Devizni račun	223.383	60.044
Got. ekvivalenti i gotovina - ukupno	306.186	323.233

Novčana sredstva na transakcionim računima i podračunima vode se kod:

- NLB RAZVOJNA BANKA a.d. Banja Luka	20.566,00 KM
- NOVA BANKA a.d. Banja Luka	14.946,00 KM
- HVB CENTRAL PROFIT BANK	7.211,00 KM
- VOLKSBANK a.d. Banja Luka	8.019,00 KM
- KOMERCIJALNA BANKA a.d. Banja Luka	9.358,00 KM
- BALKAN INVESTMENT BANK a.d. Banja Luka	2.528,00 KM
- NOVA BANJALUČKA BANKA a.d. Banja Luka	4.760,00 KM
- NOVA BANKA a.d. Banja Luka (Maestro kartica)	4.003,00 KM
- Podračuni poslovnih jedinica	2.339,00 KM
- Prelazni račun	4.274,00 KM

Novčana sredstva na deviznim računima:

- VOLKSBANK a.d. Banja Luka	221.097,00 KM
- HYPO ALPE ADRIA BANK a.d. Banja Luka	1.192,00 KM
- NLB RAZVOJNA BANKA a.d. Banja Luka	649,00 KM
- NOVA BANKA a.d. Banja Luka	445,00 KM.

14. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Opis	u KM	
	31. decembra 2008.	31. decembra 2007.
1. Akontacioni porez na dodatu vrijednost	3.796	1.543
2. Ostala aktivna vremenska razgraničenja	0	0
Aktivna vremenska razgraničenja - ukupno	3.796	1.543

15. KAPITAL

Opis	u KM	
	31. decembra 2008.	31. decembra 2007.
1. Osnovni kapital	6,274,062	5,274,062
I. Osnovni i ostali kapital	6,274,062	5,274,062
1. Emisiona premija	23,582	0
2. Zakonske rezerve	252,014	216,891
3. Statutarne rezerve	805,374	805,374
II. Rezerve (1 do 3)	1,080,970	1,022,265
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	824,516	252,183
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	587,177	702,456
III. Neraspoređeni dobitak (1 do 2)	1,411,693	954,639
KAPITAL (I do III)	8,766,725	7,250,966

Droštvo je u 2008.godini imalo povećanje osnovnog kapitala po osnovu II emisije akcija javnom ponudom (1.023.582 KM). Osnovni kapital je povećan za nominalnu vrijednost

1.000.000 KM (1.000.000 akcija nominalne vrijednosti 1KM), razlika između nominalne i tržišne vrijednosti evidentirana je na računu emisije premije u iznosu 23.582 KM (tržišna vrijednost emitovanih akcija 1.023.582KM). Povećanje osnovnog kapitala je registrovano u sudskom registru (1-151-00 od 30.05.2008.god.), u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti i u registru na vlasničkim računima kod Centralnog registra hartija od vrijednosti.

16. DUGOROČNE OBAVEZE I DUGOROČNE OBAVEZE KLASIFIKOVANE U GRUPU SA SREDSTVIMA NAMIJENJENIM ZA PRODAJU ILI OTUĐENJE

Opis	u KM	
	31. decembra 2008.	31. decembra 2007.
Dugoročni krediti u zemlji	116,773	0
Obaveze po finansijskom lizingu	144,145	241.065
Ostale dugoročne obaveze (osim dug. obav. klasif. u grupu sa sred. nam. za prodaju ili otuđenje)		17.961
Dugoročne obaveze - ukupno	260,918	259.026

Neotplaćeni dio dugoročnog kredita na dan 31. decembar 2008. godine kod

- NOVA BANJALUČKA BANKA 116.773,00 KM.

Dugoročne obaveze, po osnovu finansijskog lizinga, odnose se na kupovinu vozila, i to:

- HYPO Leasing 68.986 KM
- VB Leasing 45.992 KM
- Nova Leasing 29.167 KM.

17. KRATKOROČNE OBAVEZE

17.1. KRATKOROČNI KREDITI

Obaveze po kratkoročnim kreditima na dan 31.decembar 2008.godine

	u KM
NLB RAZVOJNA BANK a.d. Banja Luka	300.000
NOVA BANK a.d. Banja Luka	50.000
HYPO ALPE ADRIA BANK Banja Luka	498.825
VOLKSBANK a.d. Banja Luka	300.000
BANJALUČKA BANKA a.d. Banja Luka	35.552
	1.184.377

Dio obaveza po finansijskom lizingu koje dospijavaju do godine dana su iskazane u iznosu od 98.036 KM, a na dugoročni lizing su kupljena teretna i putnička vozila, koja se koriste za obavljanje djelatnosti.

17.2. OBAVEZE IZ POSLOVANJA, DRUGE OBAVEZE I TEKUĆE OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT

Opis	u KM	
	31. decembra 2008.	31. decembra 2007.
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	61.452	63.502
2. Dobavljači - povezana pravna lica	0	0
3. Dobavljači u zemlji	775.294	473.850
4. Dobavljači u inostranstvu	63.911	56.071
5. Ostale obaveze iz poslovanja	464.261	501.698
I Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 5)	1.364.918	1.095.122
1. Obaveze za neto zarade	108.774	86.265
2. Obaveze za neto naknade zarada	0	0
II Obaveze za zarade i naknade zarada - ukupno (1+2)	108.774	86.265
1. Obaveze za poreze na zarade i naknade zarada	6.486	7.368
2. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada	52.098	41.680
3. Obaveze za porez na promet	0	0
4. Obaveze za porez na dodatu vrijednost	18.223	7.432
5. Obaveze za akcize	0	0
6. Obaveze za carine, prelevmane i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova (PVN, naknada za šume i protivpožarna naknada)	3.447	4.624
7. Obaveze za doprinose koji terete troškove (Privredna komora Banja Luka)	711	1.282
III Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine (osim poreza na dobit) - ukupno (1 do 7)	80.965	62.386
Obaveze prema zaposlenima (topli obrok i prevoz)	22.799	23.676
IV Druge obaveze	22.799	23.676
Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze - ukupno (I do IV)	1.577.456	1.267.449
Tekuće obaveze za porez na dobit	39.877	110.617

18. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Opis	u KM	
	31. decembra 2008.	31. decembra 2007.
1. Razgraničeni obračunati troškovi	2.981	8.296
2. Ostala pasivna vremenska razgraničenja	5.566	7.411
Pasivna vremenska razgraničenja - ukupno	8.547	15.707

Na pasivnim vremenskim razgraničenjima evidentirane su obračunate kamate po stambenim kreditima datim radnicima (analitički evidencija za sedam radnika) u iznosu 5.566,00 KM i obračun kamata 2.981 KM.

19. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

Opis	u KM	
	2008. godine	2007. godine
1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	4.182	487
I Prihod od prodaje robe - ukupno	4.182	487
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	5.239.050	4.390.027
2. Prihodi od prod. proizvoda i usluga na inostranom tržištu	962.793	659.441
II Prih. od prodaje proizvoda i usluga - ukupno	6.201.843	5.049.468
III. Prihodi od prodaje - ukupno	6.206.025	5.049.955

Najveći dio prihoda od prodaje proizvoda i usluga na tržištu čine prihodi za carinsko posredovanje, granične prijave i čista špediterska usluga (2.832.975 KM), za usluge od prevoza (1.132.730 KM), prihodi od prodaje garancija (1.053.576 KM), prihodi od usluga parkinga (813.981 KM) I prihodi od posredovanja u tranzitu (368.581 KM).

20. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

Opis	u KM	
	2008. godine	2007. godine
1. Prihodi od fonda za zapošljavanje	3.500	0
I Prih. od premija, subvencija, dotacija, regresa,	3.500	0
1. Prihodi od zakupnina	156.299	136.048
II Drugi poslovni prihodi - ukupno	156.299	136.048
1. Prihodi od kamata	91.535	151.357
2. Ostali finansijski prihodi (osim prihoda od pridruženih preduzeća)	305.417	334.817
III Finansijski prihodi - ukupno (1 do 2)	396.952	486.175
1. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	34.000	13.379
2. Prihodi od smanjenja obaveza	0	61.092
3. Naplaćena otpisana potraživanja	223.124	0
4. Nepomenuti ostali prihodi	38.906	73.763
IV Ostali prihodi – ukupno (1 do 4)	296.030	148.233
V Ostali poslovni prihodi - ukupno (I do IV)	852.781	770.456

Ostale finansijske prihode u iznosu od 305.417 KM čine prihodi od prefakturisanih troškova od komitenata u procedurama izvršenja carinjenja, prevoza i drugih poslova. Navedeni iznos je knjižen stavom:

- duguje konto 219	305.417 KM
- potražuje konto 669	305.417 KM.

21. TROŠKOVI MATERIJALA

u KM

Opis	2008. godine	2007. godine
1. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	85.731	70.771
2. Troškovi goriva i energije	284.606	198.475
Troškovi materijala - ukupno	370.337	269.245

Troškovi ostalog režijskog materijala se odnose na:

- troškove kancelarijskog materijala 62.858 KM,
- troškove materiala za održavanje prostora i ostale režijske troškove 11.776 KM i
- troškove ispravke sitnog inventara 11.097 KM.

22. OSTALI POSLOVNI RASHODI

u KM

Opis	2008. godine	2007. godine
I Ostali lični rashodi		120.372
1. Troškovi transportnih usluga	926.592	558.613
2. Troškovi usluga održavanja	171.193	105.595
3. Troškovi zakupnina	131.528	95.872
4. Troškovi sajmovi	1.006	0
5. Troškovi reklame i propagande	149.306	126.371
6. Troškovi ostalih usluga	75.972	63.231
II Troškovi proizvodnih usluga - ukupno	1.455.598	949.682
1. Troškovi naknada	166.233	303.613
2. Troškovi neproizvodnih usluga	50.985	58.380
3. Troškovi reprezentacije	108.820	99.108
4. Troškovi premije osiguranja	39.286	31.353
5. Troškovi platnog prometa	528.069	443.578
6. Troškovi članarina	3.056	2.480
7. Troškovi poreza	11.815	12.272
8. Troškovi doprinosa	5.338	1.821
9. Ostali nematerijalni troškovi	64.081	78.542
III Nematerijalni troškovi - ukupno	977.682	1.031.146
1. Gubici po osnovu rashodovanja i otpisa osnovnih	4.084	4.938

sredstava i nematerijalnih ulaganja		
2. Gubici po osnovu prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	2.805	26.139
3. Otpisi obrtnih sredstava	320.028	381.923
4. Nepomenuti ostali rashodi	304.901	282.657
IV Ostali rashodi - ukupno	631.818	695.657
V Ostali poslovni rashodi – ukupno	3.576.696	2.796.857

Najveći dio ovih troškova čine nematerijalni troškovi (977.682 KM), a u strukturi ovih troškova značajno učešće imaju troškovi platnog prometa u iznosu od 528.069 KM, koji se sastoje od plaćenih provizija po garancijama bankama (447.892 KM) i redovnih troškova platnog prometa (80.177 KM).

23. FINANSIJSKI RASHODI

u KM

Opis	2008. godine	2007. godine
1 Rashodi kamata	82.890	68.088
2. Negativne kursne razlike	3.966	97
3.. Ostali finansijski rashodi		331
Finansijski rashodi - ukupno (1 do 3)	86.856	68.516

24. SUDSKI SPOROVI

PREGLED PODNESENIH TUŽBI SA STANJEM 31.12.2008. godine

TUŽILAC	TUŽENI	Konvertibilnih maraka	DATUM PODNOŠENJA TUŽBE	NAPOMENA
MERIDIAN	Perutnina, Laktaši	162,00	04.01.2000.	U TOKU
``	Bor eksport, Čelinac	1.714,00	18.01.2000.	U TOKU
``	Vujičić Majs, Čelinac	314,00	07.04.2000.	U TOKU
``	WCT LTD, B.L.	5.580,00	17.08.2001.	U TOKU
``	Metalik, Gradiška	2.784,80	19.09.2002.	U TOKU
``	Dragan Ivanković	17.974,95	23.07.2004.	U TOKU
``	Ivan Pudić	31.230,30	2001.	U TOKU POST. PO ŽALBI
``	Friko, B.L.	9.266,52	12.06.2008.	U TOKU
``	Lijeve trade	18.729,50	10.09.2008.	U TOKU
``	Biže, Banja Luka	4.273,00	11.01.2008.	U TOKU
``	UIO BiH	472.000,00	28.11.2008.	U TOKU
``	Jahorina osiguranje	272.600,57	10.03.2008.	U TOKU
``	Peti neplan, Prijedor	80.314,42	28.07.2008.	U TOKU (završeno 2009.)
``	Len max, Modriča	14.652,04	21.03.2008.	U TOKU

``	DS Company	3.212,16	02.10.2008.	U TOKU
``	RC Banja Luka	967.40	23.10.2008.	U TOKU
``	SP Mont, Brčko	419.10	23.10.2008.	U TOKU
``	Zlatna Dolina, Sanski Most	946.00	23.10.2008.	U TOKU
``	LA.IM.EX, Novi Grad	7.223,88	23.10.2008.	U TOKU
``	UKUPNO	944.364,64		

PREGLED TUŽBI PROTIV MERIDIANA

TUŽILAC	TUŽENI	RADI KM	DATUM	NAPOMENA
GLOBEX TABAK Banja Luka	Meridian	197.111,07 272.600,00	27.10.2008. 27.10.2008.	U TOKU

Za sva potraživanja koja su utužena izvršena je ispravka potraživanja.

25. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

Društvo ima potraživanja od AGROIMPEX-a Banja Luka 653.486,00 KM. Značajno učešće u kapitalu AGROIMPEX-a ima Nikola Vukelić, predsjednik Upravnog odbora Društva.

25. PORESKI RIZICI

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobit i poreze na plate (obavezne poreze), zajedno sa drugim porezima. Pored toga, zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda, dok su propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Shodno tome, u pogledu pitanja vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao primjer. Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zateznih kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznjetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj upravi Republike Srpske, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.

Banja Luka, 26.03.2009. godine

Ovlašćeni revizor
Marko Zelinčević